

t13_rlsb_2

(TMM6gtqJAbPWcMq4mRAtGjNMrjYrz9wkrd6)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v8_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_rlsub_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_rlsub_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. k3_xboole_0 X0 X0 = X0 \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v13_algstr_0 X0) \wedge (v2_rlvect_1 X0) \wedge (v3_rlvect_1 X0) \wedge (v4_rlvect_1 X0) \wedge (v5_rlvect_1 X0) \wedge \\ & ((v6_rlvect_1 X0) \wedge (v7_rlvect_1 X0) \wedge (v8_rlvect_1 X0) \wedge (l1_rlvect_1 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_rlsub_1 X1 X0) \Rightarrow (\forall X2. (m1_rlsub_1 X2 X0) \Rightarrow (\forall X3. ((v1_rlvect_1 X3) \wedge (m1_rlsub_1 X3 X0)) \Rightarrow ((X3 = \\ & k2_rlsub_2 X0 X1 X2) \Leftrightarrow (u1_struct_0 X3 = k3_xboole_0 (u1_struct_0 X1) (u1_struct_0 X2)))))) \end{aligned} \quad (2)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v13_algstr_0 X0) \wedge (v2_rlvect_1 X0) \wedge (v3_rlvect_1 X0) \wedge (v4_rlvect_1 X0) \wedge (v5_rlvect_1 X0) \wedge \\ & ((v6_rlvect_1 X0) \wedge (v7_rlvect_1 X0) \wedge (v8_rlvect_1 X0) \wedge (l1_rlvect_1 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1. ((v1_rlvect_1 X1) \wedge (m1_rlsub_1 X1 X0)) \Rightarrow \\ & (k2_rlsub_2 X0 X1 X1 = X1)) \end{aligned}$$